

Liboso yo zwa yango...

KOYEBA

bankisi na bino mpe bomba liste

KOTALA

ozali kosalela nkisi ya malamu na nzela ya malamu

KOTUNA

soins de santé na yo professionnel soki ozali sūr te



Liste ya ba kisi na ngai ezali nini?

Liste ya ba kisi na ngai ezali liste ya ba kisi nionso pe ba suppléments oyo omelaka.

Mpo na nini nasengeli kosalela yango?

Kozala na liste ya sika ekoki kosalisa yo oyeba bankisi na yo. Ekoki mpe kosalisa yo ntango ozali kolobela bankisi na yo elongo na monganga oyo asalisaka bato na maladi.

Ndenge nini nasengeli kotondisa yango?

Ozali na mposa ya bankisi na yo nyonso liboso na yo. Lolenge mosusu ezali ya kosenga monganga na yo ya farmasi abimisa liste mpo na yo. Sala que o kotisa nionso oyo bakomeli yo, oyo osombi na comptoir, ba kisi ya bonkoko pe ya matiti pe ba suppléments.

Ndenge nini nasengeli kosalela yango?

Bomba liste na yo na mikolo. Mema yango ntango ozali kokende na rendez-vous nionso ya soins de santé. Okoki komona ete ekozala malamumu kobomba foto ya liste yango na telefone na yo.

Ndenge nini nakoki kozwa formulaire mosusu?

Mpo na kozwa kopi mosusu, okoki konyata uta na yango www.hse.ie/safermeds



Ba sango mpo na bato oyo bazali na nkisi mpe mabota na bango

Liste ya ba kisi na ngai



Kombo ya pharmacie na ngai

Nimero ya telefone

Nkombo ya monganga ya libota na ngai

Nimero ya telefone

Nkombo ya moto oyo osengeli kokutana na ye na ntango ya likambo ya mbalakaka

Nimero ya telefone

i KOYEBA

✓ KOTALA

? KOTUNA

Ba kisi na ngai



Ba allergie na ngai mpe ndenge oyo esalaka ngai (Allergies):

Nkombo

Mokolo ya mbotama

Dati Natondisaki formulaire oyo

| Nkombo ya nkisi to ya kobakisa | Boni makasi | Boniboni namelaka mbala nyonso | Ntango nazali komela nkisi na ngai | Namelaka nkisi na ngai mikolo nionso (Ee / Te). | Mpo na nini namelaka nkisi yango | Banote na ngai |
|--------------------------------|-------------|--------------------------------|------------------------------------|---|----------------------------------|---------------------|
| Ndakisa: Ba tablettes ya ABCs | 25mg | 2 ba tablettes | Mbala moko na ntngɔ | Iyo | Mpo ya nga motema | Zwá elongo na bilei |
| Example: ABC Tablets | 25mg | 2 tablets | Once in the morning | Yes | For my heart | Take with food |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |